

5. Unsa ang angay nimong buhaton?

Ang Bibliya nag-ingon sa Taga Roma 10:13 **“Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Gino-o maluwas.”**

Andam ka ba nga motawag sa ngalan ni Jesu Kristo karon? Pag-ampo lang sa sama ni-ini.

“Gino-ong Jesus ako usa ka makasasala. Wala akoy mahimo sa akong ka-ugalingon. Gino-ong Jesus luwasa ang akong kalag, solod sa akong kasing-kasing ug pasaylo-a ako sa akong mga kasalanan. Dal-a ako sa langit kon ako mamatay. Salamat Jesus sa imong pagluwas kanako. Amen”

Kung ikaw ni-ampo sa kinasing-kasing, kung mo-abot sa imo ang kamatayon sigurado na ikaw nga maka-adto sa langit.

Ang Bibliya nag-ingon sa 1 Juan 5:13 **“Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon”**




Address:

**Quezon Avenue Ext. Rabago
Subdivision, Villa Verde, Iligan City**

**Rev. Ludick H. Babia - Pastor
Tel. No. - (063) 221-2434**

Adlaw sa Pagsimba:

**Domingo – 8:30 – 11:00 sa buntag
Domingo – 6:00 – 7:00 sa gabi-i
Miyerkules – 6:00 – 7:00 sa gabi-i**



Unsay gi-ingon sa Bibliya nga kinahanglan nimong mahibalohan kon unsa-on pag-adto sa langit?

1. Ang uban mo-ingon mag-buhat lang ug maayo. Apan unsay gi-ingon sa Bibliya?

⇒ Sa mga Taga Roma 3:23
“Kay ang tanan nakasala ug nakab-san sa himaya sa Dios.”

2. Ang uban mo-ingon nga ang sala walay silot. Apan unsay gi-ingon sa Bibliya?

⇒ Sa mga Taga Roma 6:23a,
“Kay ang suhol sa sala ma-o ang kamatayon...”

Ang pulong nga “kamatayon” wala lang magpasabot nga inig kamatay nato moadto lang kita sa lubnganan. Kini nga kamatayon nag pasabot sa atong panagbulag sa Dios sa walay katapusan ngadto sa linaw nga kalayo. Ug mao kini ang atong silot isip usa ka makasasala.

Ang Bibliya nag ingon sa Pinadayag 21:8 *“Apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinoohon, ug sa mga dulumtanan, alang sa mga mamomono, ug sa mga makihilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga diosdios, ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri, nga mao ang ikaduhang kamatayon.”*

3. Unsa-on man nimo pagbayad ani nga silot?

Si Jesus nahigugma gayud kanimo nga iya nang gibayran ang ma-ong silot pina-agi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa krus sa kalbaryo para sa imong mga sala.

Ang Bibliya nag-ingon sa mga Taga Roma 5:8

⇒ *“Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pina-agi ni-ini, nga bisan sa mga*

makasasala pa kita si Kristo nag pakamatay alang kanato.”

4. Unsay may kantidad nga akong pagabayran?

Ang kinabuhing dayun didto sa langit, usa ka libre nga gasa nga gihatag kanato sa Dios.

Ang Bibliya nag-ingon sa mga Taga Roma 6:23b

⇒ *“apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo....”*

Higala, ang pag-gahin sa kahangturan ma-o ang pinaka importante nga desisyon nga imong pagahimo-on sa imong kinabuhi.

Sa Lukas 13:3 nag ingon
“gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan mangamatay usab sa ingon.”